

Day	Time	Class	Teacher	19 Feb-28th March 2024						Wks this term	To Pay
MON	09.15-10.10	Mixed Level	Laura	19-Feb	26-Feb	04-Mar	11-Mar	18-Mar	25-Mar	6	£60.00
	10.20-11.15	Mixed Level	Laura	19-Feb	26-Feb	04-Mar	11-Mar	18-Mar	25-Mar	6	£60.00
TUE	10.00-10.55	Mixed Level	Charlotte	20-Feb	27-Feb	05-Mar	12-Mar	19-Mar	26-Mar	6	£60.00
	11.15-12.10	Back care / Beginners	Charlotte	20-Feb	27-Feb	05-Mar	12-Mar	19-Mar	26-Mar	6	£60.00
	18.15-19.10	Mixed Level	Mel	20-Feb	27-Feb	05-Mar	12-Mar	19-Mar	26-Mar	6	£60.00
WED	9.30-10.25	Mixed Level	Charlotte	21-Feb	28-Feb	06-Mar	13-Mar	20-Mar	27-Mar	6	£60.00
	17.45-18.40	Beginners	Liz	21-Feb	28-Feb	06-Mar	13-Mar	20-Mar	27-Mar	6	£60.00
	18.50-19.45	Mixed Level	Liz	21-Feb	28-Feb	06-Mar	13-Mar	20-Mar	27-Mar	6	£60.00
THU	9.20-10.15	Beginners	Laura	22-Feb	29-Feb	07-Mar	14-Mar	21-Mar	28-Mar	6	£60.00
	10.30-11.25	Pilates Chair class	Laura	22-Feb	29-Feb	07-Mar	14-Mar	21-Mar	28-Mar	6	£60.00
	11.45-12.40	New Chair class	Laura	22-Feb	29-Feb	07-Mar	14-Mar	21-Mar	28-Mar	6	£60.00
	19:00-19:55	Intermediate Level	Charlotte	22-Feb	29-Feb	07-Mar	14-Mar	21-Mar	28-Mar	6	£60.00
FRI	09.00-09.55	Mixed Level	Katy	23-Feb	01-Mar	08-Mar	15-Mar	22-Mar	****	5	£50.00
	**** Public holiday ****										
Please book online at <a href="https://app.gymcatch.com/provider/625/events">https://app.gymcatch.com/provider/625/events</a>											
You will need to create an account to make your booking, get reminders and pay securely to confirm your place											
<p style="text-align: center;"><b>Drop in £12 per class OR Pick and Mix Bundle Package</b></p> <p style="text-align: center;"><b>7 Classes for £70 or 10 class Bundle for £90 to be booked individually across all classes</b></p> <p style="text-align: center;">Want the Same class every week? Book it under a Course on GymCatch and you'll be booked on automatically</p> <p style="text-align: center;">Please note 24 hour cancellation policy applies when changing or cancelling a class</p> <p style="text-align: center;">a minimum of 3 pax per class is required for classes to run.</p>											